

BUKA YA MOSEBETSI

Puo ya Bobedi e Tlatsetsang

Kereiti
ya
2

1

Sekolong

Beke 1	Re a ithuta.....	2
Beke 2	Re a bapala.....	4
Beke 3	Tshepe ya sekolo e a lla.....	6

Lelapa la ka

Beke 4	Sheba hore ke mang ya leng mona.....	8
Beke 5	Ho ja	10
Beke 6	Nako ya boithabiso.....	12

Dipalangwang

Beke 7	Ho ya sekolong	14
Beke 8	Leeto la phomolo.....	16
Beke 9	Ho ya kwana le kwana.....	18
Beke 10	Itekole.....	20

2

Polokeho lapeng

Beke 11	Ho bolokeha.....	22
Beke 12	Ho hlokomela.....	24
Beke 13	Kotsi	26

Batho ba re thusang

Beke 14	Batho ba thusang.....	28
Beke 15	Ngakeng	30
Beke 16	Mollo	32

Diphoofolo tse hlaha

Beke 17	Diphoofolo tse hlano tse kgolo.....	34
Beke 18	Serapeng sa diphoofolo.....	36
Beke 19	Ho otlolla maoto bosiu.....	38
Beke 20	Itekole.....	40

3

Polasing

Beke 21	Diphoofolo tsa polasing.....	42
Beke 22	Serapa sa meroho	44
Beke 23	Diphoofolo le dihlahiswa	46

Ho reka

Beke 24	Ho reka dijo	48
Beke 25	Ho reka diaparo	50
Beke 26	Ho reka toropong.....	52

Mekete

Beke 27	Mokete wa letsatsi la tswalo.....	54
Beke 28	Lenyalo.....	56
Beke 29	Letsatsi la botjhaba.....	58
Beke 30	Itekole.....	60

4

Dipapadi

Beke 31	Letsatsi la boithabiso.....	62
Beke 32	Dipapadi tseo re di bapalang	64
Beke 33	Re ithuta ho sesa	66

Batho ba thusang

Beke 34	Mesebetsi eo batho ba e etsang.....	68
Beke 35	Ho fumana thuso.....	70
Beke 36	Jabu o intsha kotsi	72

Keteka le metswalle

Beke 37	Mmaraka wa sekolo	74
Beke 38	Konsarete ya sekolo.....	76
Beke 39	Ke a leboha titjhere.....	78
Beke 40	Itekole.....	80

I Re a ithuta



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	bina		pene		buka ya ho ngolla
	taka		pensele		sekgomaretsi
	bala		raba		borashe ba ho penta
	seha		rula		dikhrayone
	bala		khomputa		sekere
	ngolo		mokotla wa sekolo		dipente

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

O etsa eng?	Ke eng ena?
 <p>Ke a ngola.</p>	 <p>Ena ke pene ya ka.</p>
 <p>Ke a bina.</p>	 <p>Ena ke _____ ya ka.</p>
 <p>Ke a taka.</p>	 <p>Ena ke _____ ya ka.</p>

Ikwetlise le Pule le Pam

Etsa phaphethe ya hao ya letsoho ka maqephe a sehweng. Pule o kgona ho bua Sengesemane feela, kahoo bua le Pule ka Sengesemane hle.



Dumela, lebitso la hao ke mang?



Etsa phaphethe ya hao







Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	tlola kgati		matha		raha
	hlwa		swinka		tshwasa





Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

O etsa eng?	Ke eng ena?
 Ke a sesa.	 Ena ke bolo ya ka .
 Ke a ja.	 Ena ke _____ ya ka.

A re bue

Lebitso la hao ke mang?



Lebitso la ka ke **Anna**.



A re bapale bolo.




Ho lokile.



3

Tshepe ya sekolo e a lla



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	titjhere		mohlwekisi		bese
	hloho ya sekolo		mosebeletsi wa serapeng		baesekele
	metswalle		mokganni wa bese		thekisi

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke mang enwa?	Ke eng ena?
 <p>Enwa ke titjhere.</p>	 <p>Ena ke bese.</p>
	 <p>Ena ke _____.</p>



A re ngole

Ngola mantswe a siilweng:

Ena ke _____ ya ka.



Ena ke _____ ya ka.



Ke tla sekolong ka _____.



Ke tla sekolong ka _____.



A re bue



Dumela
titjhere.

Dumela
Nomsa.



Ikwetlise le Pule le Pam



Lebitso la hao
ke mang?

Lebitso la ka ke
_____.



ntate

ngwana

Thandi

Anna

Bheki

Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	mme		nkgono		mothusi
	ntate		ntatemoholo		kuku
	aubuti		rakgadi		mpho
	ausi		motswala		setulo
	lesea		Brenda		kofi

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwatsho ebe o bolella motswalle wa hao:



Enwa ke mme wa ka.

Enwa _____ wa ka.

Enwa _____ wa ka.

Enwa _____ wa ka.

Ikwetlise le Pule le Pam

Dilemo tsa hao
di kae?



Ke na le dilemo tse
_____.



A re bue



Sheba lelapa la Anna.

1. Ke mang ya nang le **thedi-bere**?
2. Ke mang ya nang le **kuku**?
3. Ke mang ya **rwetseng** diborele?
4. Ke mang ya nang **kofi**?
5. Ke mang ya nang le **mpho**?

A re tshwantshe



Etsa setshwantsho sa lelapa la hao.



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentse ka leng.

	motoho		tee		botlolo
	mahe		watjhe		mmopo
	jusi		tafole		bakete
	borotho		lesela la tafole		poleiti
	jeme		setofo		khabotho
	thipa		galase		pane
	fereko		kopi		ketlele
	kgaba		sosara		lebese

Ikwetlise le Pule le Pam



Dumela, lebitso
la hao ke mang?



A re ngole

Sheba ditshwantsho mme o ngole mantswe a siilweng:

O ja _____ .



O ja _____ .



Ke ja _____ .



Re ja _____ .



Ke rata _____ .



Ke nwa _____ .



6

Nako ya boithabiso



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	fenstere		founu		koranta
	garetene		khomputa		makasini
	mosamo		thelevishene		buka
	sofa		tafole ya kofi		khaphethe
	lebhone		plaka		diboloko

A re bue

Supa setshwantsho se leqhepeng la 12 ebe o botsa motswalle wa hao:

1. Ke mang ya etsang mosebetsi wa lapeng?
2. Ke mang ya shebileng thelevishini?
3. Ke mang ya sebedisang khomputa?
4. Ke mang ya buang founung?
5. Ke mang ya balang?
6. Ke mang ya tlosang lerole?
7. Makasini e kae?

Ikwetlise le Pule le Pam

O etsa eng?



Ke bua Sesotho.



A re ngole

Sheba ditshwantsho mme o ngole mantswa a siilweng:

Ena ke _____ ya Ben.



Ena ke _____ ya Ben.



Ena ke _____ ya Ben.



Ena ke _____ ya Ben.



Ena ke _____ ya Ben.



Ena ke _____ ya Ben.



Tsena ke _____ tsa Ben.



Ena ke _____ ya Ben.



A re bue

Ke mang ya sebedisang khomphuta?
Sue





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentse ka leng.

	baesekele		koloi		paterole ya bana ba sekolo
	sethuthuthu		bese		sepolesa sa sephethephethe
	thekisi		terene		tsela

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho, ebe o bolella motswalle wa hao:

Ke ya sekolong ka koloi.



Ke ya sekolong ka thekisi



Ke ya sekolong ka bese



Ke ya sekolong ka baesekele



Ke ya sekolong ka terene



Ikwetlise le Pule le Pam

O ya jwang sekolong?



Ke ya ka _____.



A re bue



Ke tsamaya ka maoto ho ya sekolong.

Ke ya sekolong ka bese.



A re ngole

Ngola mantswe a siilweng:

Ke ya sekolong ka _____



Ke ya sekolong ka _____



Ke ya sekolong ka _____



Ke ya sekolong ka _____




Ke ya sekolong ka _____



Ke _____ sekolong.






Jabu o ya lebopong.

Nomsa o ya lebopong.



Ben o ya Cape Town.



Lee o ya China.



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.



terene



lebopo



setopo



thekisi



polasi



koloji



sefofane



pikiniki



letshwao



Ann o ya pikiniking.

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Ke mang ya tsamayang ka terene?

Jabu o ya kae?



E re:

Jabu o ya _____

ka _____.

Ikwetlise le Pule le Pam

O dula kae?



Ke dula _____.



A re bue

Ke ya Cape Town
ka terene.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.



terene



setimamollo



teraka



sefofane



koi ya sepolesa



sekepe

amalense/
ambulense

helikhopta



seketswana

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho, ebe o bolella motswalle wa hao:

Ke eng ena?	
	Ena ke koloi .
	Ena ke thekisi .
	Ena ke terene .



A re ngole

Ngola mantswe a siilweng:

Ena ke _____.



Ena ke _____.



Ena ke _____.



Ena ke _____.



Ena ke _____.



Ena ke _____.



Ikwetlise le Pule le Pam



O kae?

Ke teng, ke a leboha.



Na o hopola mantswe ana?
Kgomaretsa distika dibakeng tse nepahetseng.

STICKER ho bina	STICKER pene	STICKER buka ya ho ngolla
STICKER taka	STICKER pensele	STICKER sekgomaretsi
STICKER ho bala	STICKER raba	STICKER borashe ba ho penta
STICKER seha	STICKER rula	STICKER dikhrayone
STICKER ho bapala	STICKER khomputa	STICKER sekere
STICKER ngola	STICKER mokotla wa sekolo	STICKER dipente
STICKER ho tlola kgati	STICKER matha	STICKER raha
STICKER hlwa	STICKER swinka	STICKER ho tshwasa
STICKER titjhere	STICKER mोगगान्नि wa bese	STICKER bese
STICKER metswalle	STICKER thekisi	STICKER thekisi
STICKER mme	STICKER ausi	STICKER malome
STICKER ntate	STICKER lese	STICKER rakgadi
STICKER aubuti	STICKER nkgono	STICKER malome

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho, ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke eng ena?

STICKER motoho	STICKER tee	STICKER thipa
STICKER mahe	STICKER tleloko/watjhe	STICKER fereko
STICKER jusi	STICKER lebese	STICKER kgaba
STICKER borotho	STICKER botlolo	STICKER kopi
STICKER jeme	STICKER mmopo	STICKER sosara
STICKER fensetere	STICKER sofa	STICKER buka
STICKER dikgaretene	STICKER diboloko	STICKER khaphethe
STICKER sepolesa sa sephethephethe	STICKER koloji	STICKER terene
STICKER tsela	STICKER Paterole ya bana ba sekolo	STICKER mokotlana wa mokokotlo
STICKER lewatile	STICKER polasi	STICKER sutukheisi
STICKER kharavane	STICKER pikiniki	STICKER mmapa
STICKER koloji ya sepolesa	STICKER sekepe	STICKER setimamollo
STICKER helikhoptha	STICKER seketswana	STICKER amalense/ ambulense



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	plaka		kerese		galase
	tjhefu		metjhese		thipa
	parafine		mollo		moriana

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke eng e?	
	Ke thipa.
	Ke mollo.
	Ke moriana.

A re bue

Sheba setshwantsho mme o bue ka seo bana ba se etsang se sa bolokehang.



Ikwetlise le Pule le Pam

Ha ke bapale ka dithipa.



Ha ke bapale ka _____.



A re tshwantshe



Thusa moshanyana ho fumana dijo tsa motsheare/lantjhe ntle le ho intsha kotsi.




QALA






Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	hlwa		seterata		ho akgela
	phulu		sefate		majwe
	marulelo		bolo		ntja



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao hore a dule a bolokehile/sireletsehile jwang.

Seka bapala ka **mollo**.

Seka bapala hara **seterata**.

Seka _____.

Supa bana ba fapaneng setshwantshong mme o botse motswalle wa hao:

O etsa eng?

O etsa eng?




Ikwetlise le Pule le Pam

Na o na le seruuwa sa ka tlung?



Ke na le _____.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	raha		kotsi		bethe
	seterata		amalense/ ambulense		mooki
	bolo		sepetlele		ngaka
	koli		mmomo o robehileng		mosamo



A re ngole

Thala mola ho tloha polelong ho ya setshwantshong se nepahetseng.

Dan o rahela bolo ka hara seterata.



Jabu o matha ka mora bolo.



Koloi e thula Jabu.



Amalense/
Ambulense e isa
Jabu sepetlele.



Ngaka e thusa Jabu.




Ikwetlise le Pule le Pam

Ke maswabi
ha o wele.



Ke tshepa hore
o tla ba betere
ka pele.





mooki

titjhere

plamara

moahi

Mosebeletsi wa serapeng

mosebetsi wa mmileng/tseleng

Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	ngaka		ngaka ya diphoofolo		makheniki
	mooki		mophehi		mosebetsi wa mmileng/tseleng
	moahi		sefofisi sa difofane		titjhere
	plamara				mosebeletsi wa serapeng

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke mang enwa?



Ke makheniki.



Ke ngaka ya diphoofolo.

A re bue



Mme wa ka ke mooki.

Ikwetlise le Pule le Pam

Titjhare ya ka e nthuta ho bua Sesotho.






Ke a leboha tithjere.



A re ngole

Bolela hore batho baa ke bomang. Jwale thala mola ho bontsha hore e mong le e mong wa batho baa o sebedisa eng.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentse ka leng.

sefahleho		hloho	
molala		lehetla	leihlo
mpa		mokokotlo	
monwana		sephaka	tsebe
lengwele		letsoho	
mmomo		mmomo	nko
monwana wa leoto.		leoto	
			molomo



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Molato keng?

Ke tshwerwe ke mala.

Ke tshwerwe ke _____.


Ikwetlise le Pule le Pam

Molato keng?



Ke tshwerwe ke _____.






Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	lethopo		ngwanana		lebotho la ditimamollo
	ntlo		moshanyana		setimamollo
	metsi		founu		koloi ya setima mollo
	llere		emere		mollo



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

A: Ho a tjha.

B: Letsetsa ditimamollo.

A: Ho na le kotsi.

B: Letsetsa ambulense.

A: Ke tshwerwe ke leino.

B: Eya ngakeng ya meno.

A: Ke tshwerwe ke mala

B: Eya ngakeng.

Ikwetlise le Pule le Pam

Thusang, ho na le kotsi.




Thusang _____.



Thusang, ho a tjha.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	tlou		manaka		nngwe
	tshukudu		meno		pedi
	tau		matheba		tharo
	nkwe		mokadi		nne
	nare		metsero		hlano

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Botsa molekane wa hao:

O bona ditau tse kae?



Tlou e na le mokadi.

Ke bona tau e le nngwe.




Tshukudu e na le lenaka.

Ke bona ditlou tse tharo.



Nkwe e na le matheba.




Nare e na le manaka a 2.



Tau e na le meno a maholo.

A re ngole

O bona mefuta e mekae ya diphoofolo?




tshukudu


3



ditau



ditlou



nare



dinkwe


Ikwetlise le Pule le Pam



Lengau le lebelo ho feta diphoofolo tsohle.

Kgudu yona e lenama.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	none		serapa sa diphoofole		tshelela
	phiri		noha		supa
	tshwene		kubu		robedi
	mokotatsie		qwaga		robong
	kgudu		phenkwini		leshome



Bala

Bala hore o ka fumana dikgofu tse kae leqepheng.

Ke bona dikgofu tse 7.



Ikwetlise le Pule le Pam

Ha ke tshabe ditshwene.



Ke tshaba _____
le _____.



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Botsa molekane wa hao:

O bona ditshukudu tse kae?

Ke bona dikgofu tse 7.

Ke bona diqwaga tse 2.



A re ngole

Na o bona diphoofolo tse kae mofuteng ka mong?



dinone

6



qwaga



ditshwene




mekotatsie



dinoha



phenkwini



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	sephooko		totjhe		tsamaya
	tweba		naledi		sefate
	mmutlanyana		kgwedi		tente



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa ditshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

O bona eng?

Ke bona ntja.

Ke bona _____

Ke bona _____

O utlwa eng?

Ke utlwa sephooko.

Ke utlwa _____

Ke utlwa _____

A re bine

Kganya, kganya naledi e nyenyane
Ke a makala hore o mang,
Jwaloka taemane lehodimong.

Ha motjheso wa letsatsi o tsamaile,
Ha ho se na se benyang,
khanya, kganya, bosiu kaofela.

khanya,kganya, naledi e nyenyane
Ke a makala hore o mang,
Jwaloka taemane lehodimong.

Ikwetlise le Pule le Pam

Ho lefifi haholo.



Ke a tshaba.

Na o hopola mantswe ana?
Kgomaretsa distika dibakeng tse nepahetseng.

STICKER ngaka	STICKER ngaka ya diphoofole	STICKER mosebetsi wa tsela
STICKER mooki	STICKER mophehi	STICKER titjhere
STICKER moahi	STICKER mofofise wa difofane	STICKER mosebeletsi wa serapa
STICKER plamara	STICKER makheniki	STICKER raselaga
STICKER plaka	STICKER kerese	STICKER galase
STICKER tjhefu	STICKER mollo/metjhese	STICKER thipa
STICKER parafine	STICKER mollo	STICKER moriana
STICKER mollo	STICKER seterata	STICKER akgela
STICKER phulu	STICKER sefate	STICKER majwe
STICKER marulelo	STICKER bolo	STICKER ntja
STICKER raha	STICKER kotsi	STICKER bethe
STICKER seterata	STICKER sepetlele	STICKER stateskoupu/ sehlahlobi
STICKER bolo	STICKER moomo o robehileng	STICKER mosamo

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho, ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke eng ena?


STICKER hloho	STICKER leihlo	STICKER molomo
STICKER letsoho	STICKER tsebe	STICKER nko
STICKER lethopo	STICKER lere	STICKER founu
STICKER ntlo	STICKER ngwanana	STICKER kgamele/emere/ bakete
STICKER metsi	STICKER moshanyana	STICKER mollo
STICKER none	STICKER tshwene	STICKER kubu
STICKER phiri	STICKER mokotatsie	STICKER qwaha
STICKER nngwe	STICKER tshelela	STICKER tlou
STICKER pedi	STICKER supa	STICKER tshukudu
STICKER tharo	STICKER robedi	STICKER nkwe
STICKER nne	STICKER robong	STICKER tau
STICKER hlano	STICKER leshome	STICKER nare
STICKER totjhe	STICKER sephooko	STICKER naledi



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	kgomo		sethole		dinotshi
	letata		kgoho		nku
	kolobe		kalakune		podu



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o bolella motswalle wa hao:

Ke eng e?



Ke kolobe.

Dumela nkgono. O kae?

Ke teng.

Ke a leboha.

A re bine

MARY O NA LE KONYANA

Mary o na le konyana
E boya bo botle
Hohle moo a yang teng
E a mo latela
E re: mee; mee; mee.

Mary o na le konyana
E boya bo botle
Hohle moo a yang teng
E a mo latela
E re: mee; mee; mee.

Mary o na le konyana
E boya bo botle
Hohle moo a yang teng
E a mo latela
E re: mee; mee; mee.



Ikwetlise le Pule le Pam

Dumela Pule. Dilemo tsa ka
di _____ ?



Ke teng, wena o kae?
ke a leboha.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentse ka leng.

	moshanyana		kereiba		meroho
	ngwanana		kane ya ho nosetsa		khabetjhe
	garafu		lethopo		
	ditamati		dihwete		dinawa

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o bolella motswalle wa hao:



Ke moshanyana.

Ke ngwanana.



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Botsa metswalle e 5 mabitso le dilemo tsa bona. E re:

O dilemo di kae?

Lebitso la hao ke mang?

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Etsisa kamoo o sebedisang dithulusu tse fapaneng tsa serapeng.



Ikwetlise le Pule le Pam

Lena ke lethopo. Ke le sebedisetsa ho nosetsa


le ho _____.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	lebese		mahe		mamepe
	kase		nama		wulu

Ikwetlise le Pule le Pam

Dumela, lebitso la hao ke mang?

Lebitso la ka ke _____.



Fane ya ka ke _____.




Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke eng ena?



Ke **lebese**. Re fumana lebese **kgomong**.



Ke fumana mahe dikgohong.



Re fumana manepa dinotshing.



Re fumana wulu dinkung.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	lebese		nama		dibanana
	kase		kgoho		diapole
	aeskrimi		tlhapi		dilamunu



A re ngole

Ke bo kae?

	Lebese	R _____
	Khabetjhe	R _____
	Apole	R _____
	Lamunu	R _____
	Sehwete	R _____

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke eng ena?



Ke **lebese**.


Lebese ke bokae? R**6**.

_____ ke bo kae?

Ikwetlise le Pule le Pam

Ke rata diapole.

Ha ke rate _____.





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	mose		hempe		tala
	katiba		borikgwe bo bokgutshwanyane		bolou
	bokate/jini		sekete		ntsho
	sekipa		kgubedu		tshweu
	dieta		tshehla		meqathatso




Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

 R4.00 ke bokae?

 R20.00 ke bokae?

 R30.00 ke bokae?



Ikwetlise le Pule le Pam



Ke rata
bofubedu.

Ha ke rate



lebenkele la fenitjhara



suphamakete



lebenkele la diaparo




lebaka



selakga



lebenkele la ditholwana le meroho



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	kuku		khabetjhe		Fenitjhara
	nama		tlhapi		Diaparo

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Ntshwarele, selakga se ho kae? Se mane.

Ntshwarele, _____ e ho kae? E mane.

O ya kae?

Ke ya Lebakeng/beikareng ho reka _____.



Ke ya selakgeng ho reka _____.



Ke ya lebenkeleng la meroho ho reka _____.



Ikwetlise le Pule le Pam

Ntshwarele,
ke nako mang?

Ntshwarele, bese
e tloha ka nako
mang?



Ntshwarele, o ka mpoella tsela
e yang suphamakete?





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	kuku ya letsatsi la tswalo		senomaphodi		aeskrimi
	dimpho		dithungthung		bashanyana
	dipongpong		hot-dok		banana

A re bine



Ikwehlise le Pule le Pam

Letsatsi la tswalo
le monate.
Dilemo tsa hao di kae?



Dilemo tsa ka di

_____.




Ikwehliseng ka bobedi ka bobedi

Bolella motswalle wa hao:

- Ke rata 
- Ke rata 
- Ke rata 
- Ke rata 

Hopola ho hlapa
meno a hao.






Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	lenyalo		pitsa		kgoho
	tente		mollo		moropa
	setulo		kuku		monna
	tafole		nama		mosadi



A re bine

Makoti ke dinako
 Wa tjeka tjeka
 Makoti wa hana na?
 Makoti ke dinako
 Wa tjeka tjeka
 Makoti wa hana na?
 Makoti ke dinako
 Wa tjeka tjeka
 Makoti wa hana na?

Ikwetlise le Pule le Pam

Lebitso la hao ke mang?
 Lebitso la ka ke _____.



O dula kae?
 Ke dula _____.






Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	difaha		folaga		kobo
	mose		katiba		thebe
	moropa		sekete		



Ikwetlise le Pule le Pam

Lebitso la hao ke mang?
 Lebitso la ka ke _____.



O dula kae?
 Ke dula _____.



O bua puo efe?
 Ke bua _____.

Na o hopola mantswe ana?
Kgomaretsa distika dibakeng tse nepahetseng.

STICKER kgomo	STICKER kgoho	STICKER meroho
STICKER letata	STICKER kalakune	STICKER khabetjhe
STICKER kolobe	STICKER dinotshi	STICKER dinawa
STICKER sethole	STICKER nku	STICKER ditamati
STICKER terekere	STICKER kane ya ho nosetsa	STICKER fenitjhara
STICKER kgarafu	STICKER lethopo	STICKER tafole
STICKER kerebai	STICKER garafu	STICKER setulo
STICKER mose	STICKER dieta	STICKER sekete
STICKER katiba	STICKER hempe	STICKER diaparo
STICKER sekipa	STICKER borikgwe bo bokgutshwanyane	STICKER bokate/jini
STICKER kgubedu	STICKER bolou	STICKER lenyalo
STICKER tshehla	STICKER ntsho	STICKER tente
STICKER tala	STICKER tshweu	STICKER difaha

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho, ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke eng ena?

STICKER tlhapi	STICKER senomaphodi	STICKER mollo
STICKER nama	STICKER pitsa	STICKER moropa
STICKER kuku	STICKER dithungthung	STICKER dihwete
STICKER mpho	STICKER hot-dok	STICKER kgoho
STICKER dipongpong	STICKER aeskrimi	STICKER lamunu
STICKER lebese	STICKER mahe	STICKER manepe
STICKER kase	STICKER nama	STICKER wulu
STICKER nkgono	STICKER mosadi	STICKER meqathatso
STICKER moshanyana	STICKER rapolasi	STICKER mollo
STICKER ngwanana	STICKER folaga	STICKER kobo
STICKER thebe	STICKER tafole	STICKER diapole
STICKER rapolasi	STICKER setulo	STICKER dibanana
STICKER senomaphodi	STICKER kuku ya letsatsi la tswalo	STICKER tshweu



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	bolo ya matsoho		akgela		tlola
	bolo ya maoto		tshwara		tlola tlola
	sekotjhe		tlola kgati		swinka
			matha		raha

Ke kopa tshwarelo!



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o re:

Re rata bolo ya maoto.



Ke rata ho tlola kgati.



Re rata bolo ya matsoho.



Ke rata ho akgela.



Ikwetlise le Pule le Pam

Bolella Pule ho re o rata ho etsa eng.

Ke rata ho matha.



Ke rata ho bapala bolo ya maoto.



A re bue

Botsa metswalle e 5 ho re ba rata papadi efe.
E re:




bolo ya maoto



ho matha



bolo ya matsoho



krikete



rakbi

tenese






Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	tenese		lebelo		bolo ya maoto
	rakbi		hoki		judo




A re ngole

Thala mola ho bontsha hore ke dipapadi dife tse sebedisang dintho tsena:



ho sesa



bolo ya maoto

bolo ya matsoho



rakbi

krikete

tenese



hoki

ho matha



Ikwetlise le Pule le Pam



O rata
dipapadi dife?

Ke rata _____
le _____





Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	ho sesa		bolo		kapi ya ho sesa
	metsi		phulu ya ho sesa		diflipara
	mapheo a metsi		diborele tsa metsi		tlola

A re take



Etsa sethwantsho o itake/itshwantshe.

A re ngole

Tlatsa boitlhaloso ba hao.


Lebitso la ka ke _____.

Fane ya ka ke _____.

Ke na le dilemo tse _____.

Ke rata _____.

Ha ke rate _____.



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.



titjhere



beikara



mooki



raselaga



leponesa



ngaka

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Thala mola o nyalanang setshwantsho le polelo e nepahetseng:



Enwa ke titjhere



Enwa ke moahi.



Enwa ke beikara



Enwa ke leponesa



Enwa ke mooki




Enwa ke ngaka




A re ngole

Ha ke kula ke ya _____.

_____ ya ka e nthuta ho bala.




Ntja ya ka e a kula.
Ke e isa ngakeng ya diphoofolo.



Mokwetlisi o thusa sehlopha sa bolo.



Motsamaisa poso o fa Ann lengolo.



Ntate o hloka naha.
O bua le morena.



Koloi ya ka e robehile.
Ke e isa ho makheniki.

Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	ngaka ya diphoofolo		morena
	ntja		mokwetlisi
	makheniki		sehlopha sa bolo



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Sheba setshwantsho mme o supe batho ba fapaneng. Ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke mang enwa?

Ke _____.

A re ngole



_____ e robehile.

Ke ya ho _____



_____ ya ka e a kula.

Ke ya _____





Ikwetlise le Pule le Pam



Dumela Pule.
O kae?

Ke teng. Ke a leboha.








Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	matha		sephaka		sepetlele
	kgothometseha		ngaka		
	ewa		mooki		

A re bue

Sheba setshwantsho ebe o bolella motswalle wa hao pale:




A re ngole 

Jabu o itemaditse _____

Jabu o ya _____



Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	ho pheha		setofo		hot-doko
	ho ja		dijo		tlhapi
	ho rekisa		kgoho		ditjhips
	ho reka		papa		kuku

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Ntshwarele, nka fumana  .	Ke a leboha.
Ntshwarele, nka fumana  .	Ke a leboha.
Ntshwarele, nka fumana  .	Ke a leboha.
Ntshwarele, nka fumana  .	Ke a leboha.

Ikwetlise le Pule le Pam



Na nka fumana






Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	bina		piano		dibutshi
	tantsha		moropa		titjhere
	konsarete				



Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Etsisa dipapadi tsa konsarete tse fapaneng mme o botse metswalle ya hao ho lepa seo o se etsang.

Tsamayang le bua

Botsa metswalle e 5 haeba ba ka etsa ntho tse na:

Etsa ✓

O ka:	1	2	3	4	5
Bina					
Tantsha					
Bapala piano					
Letsa moropa					

A re ngole

Lebitso la ka ke _____

mme nka _____.





Ke a leboha titjhere.

Jwale nka bua
Sengesemane.

Medumo

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo o qalang wa lentswe ka leng.

	dipalesa		karete
	titjhere		setulo sa mabidi

Ikwetliseng ka bobedi ka bobedi

Ke a leboha titjhere.

Jwale nka bua **Sengesemane**.

Jwale nka _____

le/mme _____.

Ikwetlise le Pule le Pam

Ke a leboha.



Tsamaya hantle.



Ke tla o bona hape.

A re ngole

Etsetsa titjhere ya hao karete ya ho leboha.

Ke a leboha titjhere. Jwale nka

le _____

_____.

E tswa ho _____



Na o hopola mantswe ana?
Kgomaretsa distika dibakeng tse nepahetseng.

STICKER ho bina	STICKER ho bala	STICKER raba
STICKER ho penta	STICKER ho ngola	STICKER rula
STICKER ho bala	STICKER pene	STICKER khomptjhutha
STICKER ho seha	STICKER pensele	STICKER mokotlana wa sekolo
STICKER buka ya ho ngolla	STICKER dikhrayone	STICKER buka
STICKER sekgomaretsi	STICKER sekere	STICKER makasine
STICKER borashe ba ho taka	STICKER dipente	STICKER koranta
STICKER ho sesa	STICKER ho matha	STICKER ho raha
STICKER ho bapala	STICKER ho swinka	STICKER ho ja
STICKER ho tlola kgati	STICKER ho hlwa	STICKER ho tshwara
STICKER motoho	STICKER borotho	STICKER setofo
STICKER mahe	STICKER jeme	STICKER sehatsetsi/foriji
STICKER jusi	STICKER tee	STICKER lefielo